

# SA's Leading Past Year

## Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



**SA EXAM  
PAPERS**

SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

**SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**2023**

**MATSHWAO: 100**

**NAKO: Dihora tse 3**

**Pampiri ena e na le maqephe a 5.**

**DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLAUBUWA**

1. Pampiri ena e arotswe ka DIKAROLO TSE PEDI:  
 KAROLO YA A: Moqoqo (50)  
 KAROLO YA B: Ditema tsa Kgokahano (2 x 25) (50)
2. Araba potso E LE NNGWE KAROLONG YA A le dipotso TSE PEDI KAROLONG YA B.
3. Araba dipotso TSOHLE ka puo eo o lekanyetswang ka yona.
4. Qala karolo KA NNGWE leqepheng LE LETJHA.
5. Etsa moralo wa tema e nngwe le e nngwe (ka ho etsa mmapa wa monahano/daekramo/tjhate e bontshang tatelano ya mehopolo kapa lenane la dintlha tseo o tlang ho ngola ka tsona). Ha o qetile ho ngola tema ya hao, e bale hape ho hlaola diphoso. Meralo e hlahiswe QALONG ya tema ka nngwe.
6. Meralo yohle e totobatswe ka tshwanelo hore ke meralo. O eletswa hore o sehe mola ho habahanya meralo, mme o se sehe mola ho habahanya moqoqo kapa tema ya ho qetela e tlang ho tshwauwa.
7. O eletswa ho sebedisa nako ka mokgwa ona:  
 KAROLO YA A: Metsotso e ka bang 100  
 KAROLO YA B: Metsotso e ka bang (2 x 40) 80
8. Nomora dikarabo tsa hao jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
9. Sehlooho se se ke sa balellwa e le karolo ya palo ya mantswa.
10. Ngola ka mongolo o makgethe, mme o balehang.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho kapa setshwantsho SE LE SENG ebe o ngola moqoqo wa bolelele ba mantswe a 400 ho isa ho a 450 (dikahare feela). Se lebale ho etsa moralo, o boele o lekole tema ya hao botjha ka ho e hlaola diphoso.

- 1.1 Ho aha serobe phiri e se e jele. **[50]**
- 1.2 Mathata a bakwang ke ditsela tse dikotikoti. **[50]**
- 1.3 Letsatsi leo ke ileng ka bitsetswa kantorong ya mosuwehlooho ka lona! **[50]**
- 1.4 Ho dumella banana ba immeng ho tla dikolong ke mohopolo o motle ebile o mobe. **[50]**
- 1.5 Na ho entwa kgahlanong le Covid-19 e tlamehile hore e be setlamo kapa tje? **[50]**

Boha ditshwantsho tse latelang. Ebang o kgetha setshwantsho, ngola moqoqo o thehilweng hodima mohopolo o qholotswang ke sona maikutlong a hao o be o iqapele sehlooho. Se lebale ho etsa moralo, o boele o lekole tema ya hao botjha ka ho e hlaola diphoso.

1.6



[Setshwantsho sena se nkuwe ho tswa ho <https://unsplash.com>]

**[50]**

1.7



[Setshwantsho sena se nkuwe ho [www.counselling.html](http://www.counselling.html)]

[50]

1.8



[Setshwantsho sena se nkuwe ho tswa ho [www.golegal.co.za](http://www.golegal.co.za)]

[50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50**



**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANANO****POTSO YA 2**

Kgetha mme o ngole ditema TSE PEDI tsa bolelele ba mantswe a 180 ho isa ho a 200 (dikahare feela) temeng ka nngwe. Se lebale ho etsa moralo, o boele o lekole tema ya hao botjha ka ho e hlaola diphoso.

**2.1 LENGOLO LA SETSWALLE**

Rakgadi wa hao o o reketse unifomo ya kereiti ya 12 kaha batswadi ba hao ba ne ba hloka tjhelete. Mo ngolle lengolo o mo lebohe.

**[25]****2.2 TSA BOPHELO BA MOFU**

Ngola tsa bophelo ba ngwana wa sekolo ya tjhaisitsweng ke koloi a ba a hlokahala.

**[25]****2.3 LENGOLO LE YANG MAKASINENG**

Ngola lengolo le yang lesedinyaneng la *Tlhokomelo*, o tletlebe ka ditlaleho tseo e seng tsa nnete tse hlahang lesedinyaneng leo.

**[25]****2.4 RAPOROTO**

O bone ha banna ba bahlano ba kena ka lori e kgolo ba laela thepa ya sekolo sa heno nakong eo dikolo di ntse di kwetswe. Ngolla sepolesa raporoto ya se etsahetseng.

**[25]****2.5 INTHAVIU E NGOLWANG**

Ngola inthaviu e pakeng tsa mosebeletsi wa setjhaba le moshanyana ya ipolaisang nyaope.

**[25]****2.6 PUO E SENG YA SEMMUSO**

Ngola puo eo ho yona o kgothalletsang metswalle ya hao ho iqalla kgwebo ya ho hlatswa makoloi.

**[25]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:****50****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:****100**